

Na osnovu člana 11 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12) i člana 57 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 3/10 i 38/12), predsjednik Opštine Danilovgrad, donosi

O D L U K U **O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVJETA ZA KULTURU**

Član 1

U opštinski Savjet za kulturu u daljem tekstu: (Opštinski savjet), imenuju se:

1. Žarko Mališić, predsjednik Savjeta
2. Milorad Stojović, član
3. Slobodan Marunović, član
4. Slobodan Kovačević, član
5. Zoja Đurović, član
6. Vujadin Šaranović, član
7. Vidoje Pavićević, član
8. Milica Pajović, član
9. Boško Iković, član
10. Joveta Ljumović, član
11. Nikola Rakočević, član
12. Marko Savićević, član

Mandat predsjednika i članova opštinskog Savjeta traje četiri godine.

Član 2

Opštinski savjet:

- prati i analizira stanje kulture u Opštini,
- daje sugestije za kreiranje i utvrđivanje kulturne politike,
- daje prijedloge za razvoj i unapređivanje pojedinih oblasti i djelatnosti kulture,
- daje mišljenja, primjedbe i sugestije na strateška dokumenta i programe razvoja kulture,
- predlaže mjere za unapređivanje, međuresorne saradnje.

Član 3

Opštinski savjet radi na sjednicama. Za razmatranje pojedinih pitanja opštinski Savjet može obrazovati ekspertske timove.

Član espertskog tima ne mora biti iz reda opštinskog Savjeta. Prilikom razmatranja određenih pitanja ili radnih materijala opštinski Savjet može tražiti dodatne informacije i objašnjenja od nadležnih organa i državnih institucija.

Član 4

Opštinski Savjet svoje stavove, mišljenja, prijedloge i sugestije dostavlja predsjedniku Opštine u pisanoj formi.

Predsjednik ili član opštinskog Savjeta može zastupati radne materijale opštinskog Savjeta prilikom njihovog razmatranja, na sjednici kolegijuma kod predsjednika ili na drugim radnim tijelima.

Član 5

Administrativno – tehničke poslove za potrebe opštinskog Savjeta obavlja Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.

PREDSJEDNIK OPŠTINE
Branislav Đuranović, s.r.

Broj: 03-031-1423/1
Danilovgrad, 17.11.2014. godine